



UPUSTVO ZA PRIJAVU ROĐENJA DJETETA

Ako dijete koje je rođeno izvan BiH nema izvod iz matične knjige rođenih i jedinstveni matični broj BiH, potrebno je dostaviti:

- **Zahtjev za prijavu rođenja djeteta,**
- **Zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja**

Uz štampanim slovima čitko i tačno popunjene i potpisane formulare za prijavu rođenja i određivanja JMB, potrebno je priložiti:

1. **Originalni** rodni list na internacionalnom obrazcu (**ne stariji od 6 mjeseci** od dana izdavanja); ukoliko internacionalni obrazac ne postoji, **originalni** Izvod iz knjige rođenih (Birth Certificate/Certified Copy) - Large Form, **ne stariji od 6 mjeseci** od dana izdavanja, nadovjeren "APOSTILLE" pečatom odgovarajućeg zvaničnog organa države koja je isti izdala (međunarodno priznata nadovjeru vrši ured Global Affairs Canada/GAC).

Uz ovakav obrazac potrebno je priložiti prevod rodnog lista na jedan od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca.

2. Dokaz da su roditelji državljani BiH (kao dokaz državljanstva može poslužiti:
 - kopija važećeg pasoša BiH ili lična karta BiH od CIPS izdata od 2003 do danas
 - uvjerenje o državljanstvu BiH - **ne starije od 6 mjeseci**
 - izvod iz matične knjige rođenih iz BiH - **ne stariji od 6 mjeseci**
3. Uplatnicu (money order ili cashier's check) na iznos od: **2 x 19,00 CAD**

ODREĐIVANJE JMB ZA DRŽAVLJANE BiH KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU

Za lica koja su upisana u matičnu knjigu rođenih u BiH u svrhu određivanja jedinstvenog matičnog broja (JMB) potrebno je dostaviti:

1. Štampanim slovima čitko i tačno popunjen i potpisan zahtjev za određivanje JMB-3
2. **Originalni** Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH (ne stariji od šest mjeseci od dana izdavanja)
3. Originalno Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja),
4. Poštansku ili bankovnu uplatnicu (Money Order) na iznos 19,00 CAD

NAPOMENA: Zahtjevi koji nisu kompletirani na ovaj način neće se uzeti u obradu i biće vraćeni podnosiocu.



УПУСТВО ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЈЕТЕТА

Ако дијете које је рођено изван БиХ нема извод из матичне књиге рођених и јединствени матични број БиХ, потребно је доставити:

- **Захтјев за пријаву рођења дјетета,**
- **Захтјев за одређивање јединственог матичног броја**

Уз штампаним словима читко и тачно попуњене и потписане формуларе за пријаву рођења и одређивање ЈМБ потребно је приложити:

1. **Оригинални** родни лист на интернационалном обрасцу (**не старији од 6 мјесеци** од дана издавања); уколико интернационални образац не постоји, **оригинални** Извод из књиге рођених (*Birth Certificate/Certified Copy*) - *Large Form*, **не старији од 6 мјесеци** од дана издавања, надовјерен "APOSTILLE" печатом одговарајућег званичног органа државе која је исти издала (међународно признату надовјеру врши уред Global Affairs Canada / GAC).

Уз овакав образац потребно је приложити превод родног листа на један од језика који су у службеној употреби у БиХ овјерен од стране овлаштеног преводиоца.

2. Доказ да су родитељи држављани БиХ (као доказ држављанства може послужити:
 - копија важећег пасоша БиХ или лична карта БиХ од ЦИПС издата од 2003 до данас
 - увјерење о држављанству – **не старије од 6 мјесеци**
 - извод из матичне књиге рођених из БиХ - **не старије од 6 мјесеци**
3. Уплатницу (*money order ili cashier's check*) на износ од: **2 x 19,00 CAD.**

ОДРЕЂИВАЊЕ ЈМБ ЗА ДРЖАВЉАНЕ БиХ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ

За лица која су уписана у матичну књигу рођених у БиХ у сврху одређивања јединственог матичног броја (ЈМБ) потребно је доставити:

1. Штампаним словима читко и тачно попуњен и потписан захтјев за одређивање ЈМБ-3
2. **Оригинални** Извод из матичне књиге рођених из БиХ (не старије од 6 мјесеци од дана издавања).
3. Оригинално Увјерење о држављанству БиХ (не старије од 6 мјесеци од дана издавања)
4. Поштанску или банковну уплатницу (Money Order) на износ **19,00 CAD**

НАПОМЕНА: Захтјеви који нису комплетирани на овај начин неће се узети у обраду и биће враћени подносиоцу.